

Bosna i Hercegovina

Zimski Turizam

VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE



VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE



Bosna i Hercegovina

Zimski Turizam





Bosna i Hercegovina

Zimski Turizam

SADRŽAJ

Opće informacije o Bosni i Hercegovini	6
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovina	8
Zimski turizam u BiH	10
Historija skijanja u BiH	12
Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984.	14
Vučko	15
Evropski olimpijski festival mladih 2019.	16
Trebević	40
Trebević bob staza	42
Trebevićka žičara	44
Proslava Nove godine u BiH	46



SKIJALIŠTA

Jahorina	18
Bjelašnica i Igman	20
Vlašić	22
Ravna planina	24
Rostovo	26
Kozara	28
Stožer Vrana	30
Adria Ski	32
Blidinje	34
Karaula	36
Ponijeri	38



Opće informacije o Bosni i Hercegovini

Službeni naziv:

Bosna i Hercegovina (BIH)

Zastava:



Geografska lokacija:

Bosna i Hercegovina se nalazi na zapadnom dijelu Balkanskog poluostrva

Pogranične zemlje:

Republika Srbija na sjeveroistoku, Republika Crna Gora na jugoistoku, Republika Hrvatska na sjeveru, zapadu i jugu.

Administrativna podjela:

BiH je administrativno podjeljena na dva entiteta: Federacija Bosne i Hercegovine (F BiH) i Republika Srpska (RS) i Brčko Distrikt.

Entitetska struktura:

F BiH je administrativno podjeljena na 10 kantona. Kantoni su podjeljeni na opštine. Na području FBiH postoji 79 opština. Republika Srpska je administrativno podjeljena na 62 opštine. Grad Brčko je zasebna administrativna jedinica - Distrikt.

Površina:

Bosna i Hercegovina ukupno pokriva 51 209,2 km². Od toga: kopno 51 197 km² i more 12,2 km².

Klima:

Pretežno kontinentalna, mediteranska na jugu

Broj stanovnika:

3.531.159- Popis (30.09.2013. godine)

Struktura stanovnika:

Bošnjaci, Hrvati, Srbi i pripadnici ostalih naroda

Glavni grad:

Sarajevo

Službeni jezici:

Bosanski, hrvatski, srpski i dva pisma (latinica i cirilica)

Zvanična valuta:

Konvertibilna marka (KM) (1 KM = 0,511292 Euro)



Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

1909. - Osnivanje Trgovinsko-obrtničke komore u Sarajevu

Komora je formirana Zakonom o osnivanju i organizaciji Trgovačko-obrtničke komore za BiH (TOK) u Sarajevu.

1932. - Osnivanje Trgovinsko-industrijske i Zanatske komore u Sarajevu i Banja Luci

Uredbom o trgovinsko-industrijskim komorama 1932. godine osnivaju se Trgovinsko-industrijska i Zanatska komora u Sarajevu i Banja Luci.

1952. - Osnivanje Trgovinske komore BiH i Ugostiteljske komore BiH

1952. osniva se Trgovinska komora Bosne i Hercegovine te Ugostiteljska komora BiH. U martu 1954. godine Skupština NRBiH osniva Poljoprivrednu, kasnije Poljoprivredno-šumarsku komoru BiH u Sarajevu.

1962. - Formiranje Republičke privredne komore Bosne i Hercegovine

U maju 1962. godine formira se Republička privredna komora Bosne i Hercegovine i to spajanjem pet komora: Trgovinske komore BiH; Ugostiteljske komore BiH; Zanatske komore BiH, Poljoprivredno-šumarske komore BiH; Komore za industriju i rudarstvo, građevinarstvo i saobraćaj BiH i Zadružnog saveza BiH.

1972. - Formiranje Privredne komore Bosne i Hercegovine

Privredna komora Bosne i Hercegovine i sedam osnovnih privrednih komora osnovane su Zakonom o privrednim komorama („Službeni glasnik SRBiH“ br. 16/72 od 20. juna 1972.), kojim je Privredna komora BiH pravni sljednik Republičke privredne komore. Zakonom o udruživanju u privredne komore („Službeni glasnik SR BiH“ br. 35/77, 17/80 i 32/85) potvrđeno je postojanje Privredne komore BiH. Zakonom o privrednim komorama („Službeni list SR BiH“ broj: 33/90), posljednji put je harmonizirana struktura Komore.

2002. - Osnivanje Vanjskotrgovinske / Spoljnotrgovinske komore BiH

Zakonom o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 30/01), osniva se Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, i utvrđuje se kao pravni sljednik Privredne komore BiH. VTK je u skladu sa ovim Zakonom otpočela sa radom 01.07.2002. godine. Osnov formiranja, ciljevi i zadaci Komore, od njenog osnutka davne 1909. godine pa sve do danas, nisu se puno promijenili.

Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH je moderna, profesionalna institucija koja zastupa i promoviše privredne interese u zemlji i inostranstvu. Komora predstavlja pouzdan izvor informacija, gdje se na jednom mjestu, kako domaćim tako i inostranim partnerima, pruža veliki broj usluga (poslovne i tržišne informacije, informacije o propisima i zakonima, savjetodavne usluge, promotivne aktivnosti, baze podataka itd).

Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH je članica mnogobrojnih međunarodnih asocijacija (Eurochambers, International Chamber of Commerce-ICC, ABC, FIATA, IRU, SECI) što joj omogućava da uspješno učestvuje u raznovrsnim projektima u cilju jačanja i unapređenja regionalne i međunarodne poslovne saradnje.

2018. - Predstavništvo Vanjskotrgovinske komore BiH u Istanбуlu

U aprilu 2018. godine u Istanбуlu je osnovano Predstavništvo Vanjskotrgovinske komore BiH. Predstavništvo ima zadatak da putem direktnih kontakata, kao i organiziranjem sastanaka, prezentacija, okruglih stolova i tome slično, na najbolji mogući način promoviše potencijale Bosne i Hercegovine i privuče veći broj investitora iz Republike Turske.

Zimski turizam u BiH

Bosna i Hercegovina predstavlja veoma zanimljivu turističku destinaciju, što je rezultat geografskog položaja, izuzetnih prirodnih ljepota, kulturno-historijskih vrijednosti i pogodnih klimatskih uvjeta.

Naturalistički pejzaži, divlje planinske rijeke i zelene klisure predstavljaju samo dio onoga što ovaj dio Balkana čini izuzetno lijepim. Iako je Bosnu i Hercegovinu lijepo posjetiti tijekom čitave godine, poseban period tokom kojeg izvjesne ljepote ovog kraja oživljavaju jeste onaj zimski. S obzirom na svoj reljef i činjenicu da je pretežno planinska zemlja, Bosna i Hercegovina obiluje planinama i zimskim centrima.

Zimski turizam u Bosni i Hercegovini se pojavio i značajno razvio za vrijeme Jugoslavije, a nakon osamostaljenja i poslijeratne obnove, danas predstavlja sve značajniju skijališnu turističku destinaciju. Olimpijske planine Jahorina, Bjelašnica i Igman reprezentativan su primjer planinske turističke destinacije u Bosni i Hercegovini koja je prošla kroz više faza turističkog razvoja. Prije Zimskih olimpijskih igara, održanih u Sarajevu 1984. godine, većina aktivnosti na ovim planinama bila je vezana uz rekreaciju - ponajviše planinarenje te jednodnevno ili vikend skijanje. Prekretnicu u razvoju turizma na ovom području označila

je izgradnja olimpijskih staza za alpsko i nordijsko skijanje, skijaških skakaonica, kao i hotelskih kapaciteta i potrebne komunalne i prometne infrastrukture. Rat nakon raspada Jugoslavije u prvoj polovici 1990-ih godine u potpunosti je zaustavio turistički razvoj, a svi prijeratni hotelski kapaciteti s pripadajućom infrastrukturom su uništeni. U posljednjih petnaestak godina došlo je do obnove dijela hotelskih kapaciteta te jačanja turizma. Nedavni turistički razvoj obilježava raznovrsna turistička ponuda koja omogućuje upražnjavanje brojnih oblika turizma u različitim godišnjim dobima s dominacijom zimske turističke sezone i skijališnog turizma masovnoga karaktera. Sarajevo i njegove olimpijske planine bili su i domaćin Evropskog olimpijskog festivala mladih 2019, zbog čega je uloženo u izgradnju novih staza, modernih žičara i dodatnih smještajnih kapaciteta.

Budući da zimski turizam postaje sve popularniji, posljednjih godina se sve više ulaže u zimsko-rekreativne centre širom Bosne i Hercegovine zbog čega danas bh. planine predstavljaju popularnu turističku destinaciju za skijanje, snowboarding, sankanje, bob, paragliding, planinarenje, a posljednjih godina i za ljetni i ekoturizam zbog čistog zraka, mnogih odmarališta, planinarskih staza te nesmetanog prilaza području izuzetnih prirodnih ljepota.



Historija skijanja u BiH

Prve skije u Bosnu i Hercegovinu stigle su s austrougarskom okupacijom ovih krajeva, koja je izvršena 1878. godine. Međutim, domaće stanovništvo u početku ostalo je samo posmatrač ove novine. Skijanje je u to vrijeme bila samo sporedna aktivnost tek pojedinih članova planinarskih društava, od kojih je prvo, s imenom Turistički klub, osnovano 21. septembra 1892. godine, a okupljaо je prije svega strance i po nekog od domaćih bogatijih ljudi. Značajan korak na razvoju skijanja načinjen je 4. aprila 1905. godine, kada je u Sarajevu osnovana podružnica Radničko turističkog društva Prijatelj prirode kao ogrank društva "Die Naturfreunde" s ciljem da među sindikalno organizovanim radnicima podstiče razvoj izletništva i rekreativnog boravka u prirodi. U društvo Prijatelj prirode već prve godine uključio se i veći broj domaćih radnika. Prvi svjetski rat prekinuo je aktivnosti prvih ljubitelja skijanja.

Nakon Prvog svjetskog rata na skijanje se išlo uglavnom neorganizованo, a onda je osnovan Ski-klub Sarajevo (1927.) sa idejom da se ljubitelji ovog sporta podstaknu na ozbiljnije i organizovanije učešće. Prvi šampionat je održan 1929. godine, na stazi dugoj 22 km, a u ski trčanju je učestvovalo 28 skijaša. Prvo zvanično takmičenje Sarajevskog zimsko-sportskog podsaveza održano je 8. marta 1931. godine, na Velikom Polju na Igmanu u trčanju na 30 km. Iste godine na takmičenju na Jahorini prvi put nastupaju i žene u

zvaničnoj konkurenciji. Povodom proslave 15. godišnjice Jugoslovenskog zimsko-sportskog saveza u Sarajevu je održan i Prvi slet skijaša Kraljevine Jugoslavije od 13. do 16. februara. Na borilištima na Palama je održano takmičenje u trčanju na 18 km i skokovima, dok su se na Jahorini takmičili najbolji alpinci u skijanju i slalomu. Na Jahorini je 16. februara otvorena i skakaonica koju je podigla vojska. Nakon Prvog sleta jugoslovenskih skijaša bilo je jasno da Bosna ima sve uslove da postane centar skijaškog sporta u Jugoslaviji. U februaru 1949. godine na Jahorini je održano Treće republičko skijaško prvenstvo, dok je mjesec dana kasnije Jahorina bila domaćin Prvenstva Jugoslavije u klasičnoj kombinaciji.

Jedan od najznačajnijih datuma za razvoj skijanja u BiH je 4. januar 1953 g. kada je na Jahorini otvorena prva žičara u BiH, a najvjerojatnije prva i na Balkanu. Od 27. do 29. marta 1953. godine na Jahorini je održano prvo internacionalno skijaško takmičenje u BiH- prvi "Jahorinski kup". 29. januara 1961. godine otvara se prvi ski-lift na Jahorini koji su izgradili članovi Sarajevskog skijaškog kluba. Dvije sezone kasnije ski-lift je dobio i Trebević. Tadašnja Jugoslavija, odnosno Slovenija je bila već od 1964. u kalendaru FIS-a, a od 1970. Pohorje je bilo u kalendaru Svjetskog kupa za skijašice. Tako se dogodilo da 1975. godine, Pohorje nije imalo dovoljno snijega. Mariborčani su predložili Sarajevu da bude domaćin „Zlatnoj lisici“, što je i učinjeno



za samo dva dana priprema. Dvije godine potom i Sarajevo (Jahorina) je uvršteno u kalendar FIS-a. Internacionalna takmičenja su se održavala i na Vlašiću, gdje je 1977. godine održano prvo međunarodno takmičenje skijaša skakača za "Pokal Vlašića", potom na Igmanu, koji je 1980. godine bio domaćin Juniorskom prvenstvu svijeta u biatlonu, a i na Bjelašnici, gdje su se skijaši prvi put takmičili za Evropski kup 1982. godine. Prekretnica u historiji skijanja u BiH i trenutak kada počinje njegova ekspanzija desila se sa organizacijom Zimskih olimpijskih igara. Grupa zaljubljenika u zimske sportove sedamdesetih godina došla je na ideju o organizaciji olimpijskih igara, a nakon što je detaljno provjerina mogućnost realizovanja ovog projekta i nakon vršene procjene stručnih i materijalnih mogućnosti, 14. oktobra 1977. godine saopćena je vijest da će se Sarajevo kandidovati za organizaciju olimpijskih igara 1984. Nepodjeljeno je mišljenje cijelokupne svjetske i sportske javnosti da su XIV ZOI '84 predstavljaše do tada najbolje organizirane igre u svijetu i nesporno predstavljaju vrijeme najveće slave turizma svih vremena u Sarajevu, ali i u čitavoj Bosni i Hercegovini.

Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984.

XIV zimske olimpijske igre održane su od 8. do 19. februara 1984. u Sarajevu u tadašnjoj Jugoslaviji (danasa Bosni i Hercegovini). Na Igrama su u šest sportova nastupila 1.272 takmičara iz 49 zemalja (998 takmičara i 274 takmičarke). Izbor Sarajeva za grada domaćina XIV zimskih olimpijskih igara objavljen je 18. maja 1978. tokom 80. sjednice Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) u Atini. Gradovi protivkandidati bili su japanski Sapporo i švedski Göteborg. Nakon dva kruga glasanja Sarajevo je većinom glasova dobilo organizaciju ZOI 1984. Otvaranje XIV zimskih olimpijskih igara pratilo je oko 60.000 Sarajlja, na stadionu Koševo, te oko dvije milijarde ljudi preko TV-a. U programu je bilo alpsko skijanje (Bjelašnica i Jahorina), bob i sankanje (Trebević), hokej, brzo i umjetničko klizanje (Zetra i Skenderija), biatlon, nordijsko skijanje i skokovi (Igman). Oficijalna maskota Igara je bio Vučko, koji je i danas prepoznatljiv brend grada Sarajeva, te krasi brojne suvenire i razglednice.

Za učešće na XIV ZOI prijavile su se reprezentacije 49 olimpijskih nacionalnih komiteta, što je bio do tada rekordan broj u istoriji zimskih olimpijskih igara uopšte. U Sarajevo je stigao rekordan broj učesnika – sportista i njihovih pratilaca – više od 2500. Neposredno prije početka XIV ZOI, 7.283 predstavnika sredstava informisanja iz cijelog svijeta došlo je u Sarajevo da bi izvještavali o njihovom toku. To je, takođe, najveći broj predstavnika štampe, agencija, radio i televizijskih stanica koji su do tada pratili jedne zimske olimpijske igre.

Jedna od značajnosti Sarajeva kao olimpijskog grada jeste činjenica da se prvi put u istoriji zimskih olimpijskih igara (od Šamonija 1924. godine) pojavila jedna zemlja u razvoju, odnosno jedan njen region, kao organizator ovakve velike priredbe. Organizacija ovakvih igara, naime, bila je nekom vrstom ekskluziviteta bogatih i razvijenih zemalja, koje su i na ovaj način multiplicirale svoju ekonomsku moć i davale potstrelka isključivo razvoju svojih moćnih centara zimsko – sportskog i kontinentalnog turizma.



Kao privredni i kulturni centar Bosne i Hercegovine i područje koje ima 28% površina na visinama koje prelaze 1.000 metara nad morem, a 2,7% iznad 1.500 metara – Sarajevo, osim izvanrednih prirodnih, do tada nije imalo drugih preduvjeta za organizaciju jednog ovakvog događaja, te je Sarajevska olimpijada prvi put postala pokretačem razvoja zimsko –

sportskog i kontinentalnog turizma u regionu. Na ceremoniji zatvaranja Zimskih olimpijskih igara, 19. Februara 1984., tadašnji predsjednik Međunarodnog organizacionog komiteta Juan Antonio Samaranch je rekao kako je Sarajevo najbolji organizator Zimskih olimpijskih igara do tada u njihovoj historiji.

Vučko

Vučko (deminutiv od vuk) je olimpijska maskota Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine, koju je stvorio slovenački slikar Jože Trobec. Maskota je izabrana na konkursu za koji je učestvovalo 836 umjetnika sa svojim prijedlozima. Nakon početne selekcije odabранo je šest projekata. Ostali prijedlozi bili su gruda snijega, planinska koza, lasica, janjetina i jež. Čitaoci raznih novina i časopisa mogli su kasnije glasati za konačnu maskotu.

Namjera autora bila je da se ljudi sprijatelje sa životinjama, a prema navodima Međunarodnog olimpijskog komiteta (IOC) koji je pozdravio ovu sjajnu ideju, maskota je, na neki način, dovela da se vuk koji se smatra krvožednom i opasnom životinjom, jednim dijelom zavoli.

Vučko je oko vrata imao crveni šal, a na ramenu je nosio par crvenih skija. U prezentacijama u medijima, reklamama i spotovima, Vučko se pojavljivao na sankama, skijama i klizaljkama pjevajući "Sarajevooooo". Godinama nakon Zimskih olimpijskih igara ljudi u Sarajevu hodali su u Vučkovim šalovima, a kupovali su gotovo sve što je imalo veze s maskotom.



Evropski olimpijski festival mladih 2019.

Tačno 35 godina poslije Zimskih Olimpijskih Igara '84, u Sarajevo je ponovo došao olimpijski plamen, ovaj put s Evropskim olimpijskim festivalom mladih (EYOF 2019.). U periodu od 9. do 16. februara, glavni grad BiH je zajedno s Istočnom Sarajevom ugostio preko 1.500 mladih evropskih sportista uzrasta od 14 do 18 godina iz 49 zemalja koji su se takmičili u sedam sportova (alpsko skijanje, biatlon, skijaško trčanje, klizanje, hokej, brzo klizanje na ledu i snowboarding).

Održavanje EYOF-a je predstavljalo događaj koji je gradu otvorio vrata bolje budućnosti što se tiče zimskih sportova i turizma. Dijelom ovog sportskog događaja ponovno su bila i olimpijska borilišta iz 1984. godine, poput Olimpijske dvorane Juan Antonio Samaranch, poznate i kao Zetra (hokej na ledu), te skijaških staza na Jahorini (slalom, veleslalom), Bjelašnici (paralelni slalom, snowboard) i Igmanu (skijaško trčanje). Ledena dvorana Slavija (brzo klizanje), Sportska dvorana Peki (karling) i Dvorišta (biatlon) su bili domaćini takmičenja koja su održana su Istočnom Sarajevu. Maskota sarajevskog EYOF-a je bila pahuljica Groody.

Ovaj događaj imao je i veliki značaj za čitavu BiH budući da je to bila veliku šansu za promociju bh. turizma, posebno zimskog, te svih planina koje se nalaze oko Sarajeva i Istočnog Sarajeva. 24 godine nakon završetka rata u kojem je uništen veći dio olimpijske infrastrukture, borilišta za alpske i nordijske discipline na olimpijskim planinama Jahorima, Bjelašnica i Igman, učesnike EYOF-a dočekala su spremna, uz nove staze i savremene sisteme za osnježivanje.

Osim što je EYOF poslužio kao razlog za obnovu sportske infrastrukture, te izuzetno dobra prilika za promociju turističkog potencijala BiH, ovo je bila i jedinstvena prilika za povratak BiH na međunarodnu sportsku scenu nakon kojeg su iz svjetskih sportskih federacija već počele stizati jasne naznake da su spremni da razmatraju aplikacije BiH za svjetska takmičenja.





Olimpijski centar “Jahorina”

Godina osnivanja:

2003.

Kontakt podaci
skijališta:

Dejan Ljevnać

Telefon:

+387 57 270 090

E-mail:

direkcija@oc-jahorina.com

Adresa:

Olimpijska bb., 71423 Jahorina

Web:

www.oc-jahorina.com



Ski staze

11 homologovanih staza, **45 km** dužine

Kapacitet skijališta
17000 skijaša po satu

Ski liftovi

11 liftova (1 gondola, 3 šestosjeda, 1 dvosed, 3 lifta i 3 pokretnе trake),
8,6 km dužina

Mogućnost noćnog skijanja

Svakim danom od 18:00 do 21:00

Staze za alpsko i nordijsko skijanje, sankanje, snowboarding:

Homologovane staze za sve 4 discipline, spust, slalom, veleslalom i super dži, poligon, rekreativno skijanje, snowboarding, sankanje

Staze za djecu i početnike:

2 ski vrtića i dva ski poligona za početnike, poligon za snowboarding

Ski škola:

Ski škola sa 10 visokokvalifikovanih instruktora sa ATUS licencama

Staze za planinarenje:

Označene staze za planinarenje i planinsko hodanje ukupne dužine 28 km

Smještajni kapaciteti planine/centra

6000 kreveta (hotelski smještaj + privatni smještaj)

Ljetne aktivnosti na planini:

Vožnja alpin kosterom(dnevna i noćna), panoramska vožnja šestosjedom, dodatni adrenalinski sadržaji (Tower, Loopster, Skydive), staze za šetnju i trail trčanje, staze za vožnju biciklom, tubing, pedaline, lopte na vodi, vožnja X raycer-om, vožnja quadovima

Mogućnost održavanja konferenciјa:

Da

Dodatne usluge koje centar pruža:

Šetnje stazama za šetnju pod pratinjom vodiča, iznajmljivanje sportskih terena, VIP gondola, organizacija kulturnih, zabavnih i umjetničkih događaja, humanitarne trke, koncerti najpoznatijih muzičkih umjetnika, apres ski žurke, sportski događaji (odbojka na snijegu, kampovi), hitna medicinska pomoć sa prostorijama za hitne slučajeve, gorska spasilačka služba dostupna 24/7 i helikopter za hitne situacije

O skijalištu

Prva žičara na Jahorini je otvorena 29.11.1952. godine, druga 1965. a treća 14.01.1971. Jahorina je 1974. godine bila organizator Evropskog i Svjetskog omladinskog kriterija u skijanju, što je tada predstavljalo veliku afirmaciju planine. 1977. godine u kalendar FIS-a je uvršćeno takmičenje Evropskog kupa na Jahorini. Sve ovo je bio dobar uvod u organizaciju Olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. 1992. godina je bila prekretnica kada se pojavljuje Olimpijski centar kao spoj ugostiteljskog i skijaškog dijela na Jahorini. 2003. to preduzeće je preregistrovano u A.D. Olimpijski centar Jahorina koje funkcioniše i danas. Novi menadžment je došao 2017. i predstavio potpuno novu strategiju prema



investicijama i politici prema gostima. Jahorina je centar koji je procvjetao u prethodne tri godine. Najveći projekat koji je pokrenut je uvođenje TechnoAlpin sistema za vještačko osnježavanje, a zatim uređenje staza, novi liftovi i kabinska gondola, osvjetljenje staza i potpuna promjena vizuelnog identiteta, koji su svrstali Jahorinu u jedno od najboljih skijališta u regionu i Evropi. Britanski časopis "Guardian" je svrstao Jahorinu među top 10 skijališta u Evropi. Odličan odnos cijene i kvaliteta je osnova poslovanja Olimpijskog centra "Jahorina".



KJP ZOI84 OCS D.O.O.

Ski centar “Bjelašnica - Igman”

Kontakt podaci
skijališta:

Aldin Smajkan

Telefon:

+387 33 276 210, +387 33 212 035

E-mail:

marketing@zoi 84.ba

Web:

www.zoi84.ba



Ski staze
10 staza, **26 km** dužine

Kapacitet skijališta
8995 skijaša po satu

Ski liftovi
11 ski liftova, 9,2 km dužine

Mogućnost noćnog skijanja
3-5 puta u sedmici od 18:30 do 21:00

Staze za alpsko i nordijsko skijanje, sankanje, snowboarding:

Staze su prilagođene za spust, slalom/veleslamom, snowboarding, nordijsko skijanje, tubing, sankanje i motorne sanke

Staze za djecu i početnike:

Sve staze koje ulaze u kategoriju plavih staza su prilagođene za djecu i početnike. Najljepše staze za djecu i početnike se nalaze na Igmanu – Malo polje gdje su instalirani 4 baby lifta koji su prilagođeni za tu svrhu.

Ski škola:

Da

Staze za planinarenje:

Da

Smještajni kapaciteti planine/centra:

Da

Mogućnost održavanja konferencija:

Da




O skijalištu

Samo 25 kilometara od Sarajeva, kao i 20 kilometara od aerodroma nalaze se Bjelašnica i Igman koje imaju preko 200 snježnih dana godišnje. Na pomenutim lokalitetima, na raspolaganju posjetiocima je nekoliko hotelskih kapaciteta i apartmanskih naselja koji omogućavaju gostima ugodan boravak i uz kvalitetnu uslugu vertikalnog transporta od strane KJP ZOI 84 OCS čine njihov boravak još ugodnijim. Ski Centar Bjelašnica – Igman je jedinstveno područje koje obuhvata tri lokacije na kojima je moguće skijati, a to su Babin do na Bjelašnici, Veliko polje na Igmanu, kao i Malo polje na Igmanu.

Bjelašnica, čiji je vrh na 2.067 m omogućava tokom cijele godine brojne aktivnosti. U ljetnom periodu su to: panoramsko razgledanje i vožnja šestosjedom od Babinog dola (1266 mnv) do vrha (2067mnv), paraglajding, mountain biking,

planinarenje, vožnja quadom, a u toku zimske sezone je svakako skijanje, sankanje i bordanje kao i brojna takmičenja u skijanju domaćeg i međunarodnog karaktera.

Planina Igman je poznata kao planina sa izuzetno velikom koncentracijom ozona i kao takva posebno pogodna za treninge sportskih ekipa. Igman je i područje sa najniže zabilježenim temperaturama u regiji, -43 stepena celzijusa (u januaru 1963.) što je posljedica čestih topotnih inverzija. Malo polje je locirano u mirnoj dolini koja je idealna za održavanje ski škola. Iako 70 i 90 metarske skakaonice nisu u funkciji, u ljetnom periodu se na prostoru donjeg dijela skakonica postavljaju tereni za fudbal, odbojku na pijesku, boćanje, a u zimskom periodu se taj prostor koristi kao dječiji zabavni park. Lokalitet Malog polja je sa Babinim dolom na Bjelašnici povezano biciklističkom stazom.





Sportskorekreacioni centar “Vlašić”

Godina osnivanja: **1973.**

Kontakt podaci skijališta:
Kenan Džambegović

Telefon: **387 30 540 286, +387 61 145 040**

E-mail: **vlasicski@bih.net.ba**

Adresa: **Babanovac bb, Vlašić, 72270 Travnik**

Web: **www.vlasicski.ba**



Ski staze
7 staza, dužine **15 km**

Kapacitet skijališta
3.000 skijaša po satu

Ski liftovi
Skijalište raspolaže sa tri ski lifa za odrasle i jednim baby ski liftom

Mogućnost noćnog skijanja
Noćno skijanje je organizovano srijedom, petkom i subotom, od 18:30 do 21:30

Staze za alpsko i nordijsko skijanje, sankanje, snowboarding:

Staza za alpsko skijanje iznosi 10 km, a također postoji staza za nordijsko skijanje kojoj je potrebna obnova

Staze za djecu i početnike:

Baby staza iznosi oko 300m, mada staze na Vlašiću ne spadaju u kategoriju opasnih staza, pa mogu biti korištene i za djecu

Ski škola:

Ski Tim Vlašić i drugi

Staze za planinarenje:

Staza za planinarenje na Vlašiću ima jako puno i nije moguće precizno reći koliko kilometara one zauzimaju, ali sigurno je preko 50 km takvih staza

Smještajni kapaciteti planine/centra:

Smještajni kapaciteti su dosta veliki, što u hotelskom i pansionskom, što u privatnom smještaju. Vlašić ima šest velikih hotela, desetak manjih pansiona i veliki broj privatnih vikendica, od kojih se većina izdaje.

Ljetne aktivnosti na planini:

Planinarenje, vožnja bicikla, šetnja, korištenje fudbalskog i rukometnog stadiona, jahanje, vožnja quadovima, korištenje bazena i wellnes i spa centara, vožnja motorima

Mogućnost održavanja konferencija:

Da

O skijalištu

Skijalište na Vlašiću svoj pravi razvoj doživljava 1978.godine, kada je Olimpijski komitet donio odluku da će se 14. zimske olimpijske igre održati u Sarajevu, 1984. godine. Skijalište na Vlašiću je bilo okarakterisano kao rezervno borilište, u slučaju da na Bjelašnici i Jahorini ne bude dovoljno snijega. Tada su postavljena četiri



ski lifta i to: Ugara sa kapacitetom od 800 skijaša/sat, Markovac sa kapacitetom od 1.300 skijaša/sat, Babanovac sa kapacitetom od 2.100 skijaša/sat i Visovi sa kapacitetom od 900 skijaša /sat. U period rata u BiH, od 1992. do 1995.godine, skijalište je u potpunosti devastirano. Obnova skijališta

započela je početkom 2000.godina, od strane vlasnika firmi VLAŠIĆ SKI d.o.o. i OZON d.d. Travnik, Enesa Konjalića i Gorana Šarića, koji su vlastitim sredstvima započeli obnovu skijališta, te ponovo uspostavili skijanje na Vlašiću.





Ski centar “Ravna planina”

Godina osnivanja: **2014.**
Kontakt podaci skijališta:
Nemanja Goljanin
Telefon: **+387 57 201 650**
E-mail: **majnex@majnex.com**
Adresa: **Jahorinski potok bb., 71420 Pale**
Web: **www.ski-rp.com**



Ski staze

Glavna staza koja je homologovana je duga **1.400 m**, a ukupna dužina staza je **12,5 km**

Kapacitet skijališta
6.000 skijaša na dan

Ski liftovi

1ski lift, 1 gondola lift i 1 bebi lift

Mogućnost noćnog skijanja

Svakim danom od 18:30 do 21:30

Staze za alpsko i nordijsko skijanje, sankanje, snowboarding:

Staze su prilagođene za alpsko i nordijsko skijanje, sankanje i motorne sanke

Staze za djecu i početnike:

Ski centar posjeduje stazu za pocetnike i djecu kao i bebi ski lift

Ski škola:

Imamo organizovanu školu skijanja za djecu i početnike (odrasle osobe)

Staze za planinarenje:

Ravna Planina je poznato prijeratno izletište sa mnoštvom planinarskih staza i domova na Saračevim poljima

Smještajni kapaciteti planine/centra:

Vikend naselje u udaljenosti od 100 m sa kapacitetima za iznajmljivanje. Privatni smještajni kapaciteti u opštini Pale su takođe raspoloživi u udaljenosti od 3 km.

Ljetne aktivnosti na planini:

Planinski biciklizam, hodanje po vodi loptama, vožnja gumenim čamcem, vožnja pedalinom po jezeru i vožnja turističim vozićem, roštiljanje, šetnja, planinarenje, kupanje u vještačkim jezerima

Mogućnost održavanja konferencija:

Da

Dodatne usluge koje centar pruža:

Ugostiteljske usluge, organizovanje svečanih događaja kao i organizacija poslovnih događaja

O skijalištu

Ski centar "Ravna planina" nalazi se u naselju Gornje Pale, na 20 kilometara od Sarajeva i na dva kilometra od centra Pala. Od sezone 2014/15 ovo skijalište otvoreno je za sve posjetioce i ljubitelje zimskih radosti. Ravna planina je od ranije ponata kao izletište u blizini Sarajeva i kao jedan od češćih izbora Sarajlija kada su u pitanju vikend ili jednodnevni izleti. Zbog neposredne blizine olimpijske planine Jahorine, Ravna planina kao izletište, otvaranjem ski centra još više dobija na atraktivnosti i svojim ljepotama privlači mnogobrojne turiste.

U svojoj ponudi Ski centar "Ravna planina" ima i ski lift kapaciteta 800 skijaša na sat, ski vrtić i bebi lift, a od 2017. godine i prvu gondolu - kabinsku žičaru - za prevoz skijaša i svih zainteresovanih posjetilaca koja je do sad bila dostupna samo u svjetskim ski centrima.

Gondola se kreće od restorana "Gondola" do vrha glavne staze, gdje se nalaze jezera za vještačko osnježavanje staza i još jedan novi objekat koliba "Gondola". Sa ovog lokaliteta svi posjetioci mogu uživati u izvanrednom pogledu koji se pruža sa jedne strane na



Pale i Sarajevo, a sa druge pogled doseže do Jahorine, Zlatibora, Romanije.

Osmišljen kao dopunski sadržaj buduće kabinske žičare, ski centar Ravna planina postaje najmlađe skijalište u državi i za kratak period poslovanja, od 2014. godine postižemo veliki uspjeh - posjedujemo najmoderniji sistem vertikalnog transporta koji krasi i napoznatija svjetska skijališta, sa namodernijim sistemom za vještačko osnježavanje i prosječno 90 dana skijanja po sezoni ispod 1.000 m nadmorske visine na 12 km skijaških staza sa FIS homologacijom koje ispunjavaju kriterijume za održavanje zahtjevnih skijaških takmičenja a pojedine Fis trke dobijaju karakter stalnih jer se organizuju na visoko profesionalnom nivou sa najvećim priznanjima o kvalitetu od Međunarodne skijaške federacije, u rangu sa trkama poznatih centara Kitzbuhel, Schladming, Innsbruck. Ski centar Ravna planina biće u januaru 2021. godine domaćin trke Evropa kupa u skijanju i to će biti prvi put od 1991. godine da se jedna trka Evropa kupa održi u Bosni i Hercegovini.





Ski centar “Rostovo”

Godina osnivanja: **2006.**

Kontakt podaci skijališta:
Azra Šahman

Telefon: **+387 30 290 209**

E-mail: **prodaja@rostovo.ba**

Adresa: **Rostovo bb., 70230 Bugojno**

Web: **www.rostovo.ba**



Ski staze
2 staze, **600 m i 800 m** dužine

Kapacitet skijališta
1500 skijaša po satu

Ski liftovi
2 ski lifta, 600 m i 800 m dužine

Mogućnost noćnog skijanja
Imamo mogućnost organizovanja noćnog skijanja od 18:00 sati do 21:00 sati

Staze za alpsko i nordijsko skijanje, sankanje, snowboarding:
Staze su prilagođene za alpsko skijanje

Staze za djecu i početnike:
Staze su prilagođene za djecu i početnike.

Ski škola:
Imamo organizovanu školu skijanja za djecu i početnike (odrasle osobe)

Staze za planinarenje:

Da

Smještajni kapaciteti planine/centra

Trenutni smještajni kapaciteti hotela su cca 180 kreveta i cca 100 kreveta privatni smještaj (vikendice)

Ljetne aktivnosti na planini:
Planinarenje, motocross, mountain bike, sportske aktivnosti (sportska dvorana)

Mogućnost održavanja konferencija
Da

Dodatne usluge koje centar pruža:
Fitness, wellness, masaže, team building

O skijalištu

Sportsko rekreacijski centar "Rostovo" otvoren je 1984. godine za potrebe ZOI u Sarajevu. Nalazi na 1.160 metara nadmorske visine. Poslije služi uglavnom kao zimovalište i rekreacijsko sportski centar za mnoge poznate sportaše i klubove.

Među čestim gostima tih godina mogli su se vidjeti nogometničari splitskog Hajduka, te bugojanske Iskre. Centar je renoviran 2006. Godine, te je počeo sa radom isključivo u zimskom periodu, da bi od 2008. godine obogatio svoju sportsko-rekreacijsku ponudu stazom za planinarenje, stazom za biciklizam (mountain bike koji se mogu iznajmiti u sklopu hotela) i sportsko-rekreacijskim jahanjem. U neposrednoj blizini hotela gostima stoje na raspolaganju i zemljani teniski tereni koji su u zimskom periodu zatvorenog tipa (grijani). Sportskim ekipama i individualnim grupama centar nudi na korištenje sportsku dvoranu za

mali nogomet, košarku, odbojku, rukomet, koja je u zimskom periodu grijana. Također su izgradili etno selo, koje ima kapacitet 60 ležajeva. U selu se mogu vidjeti mnoge znamenitosti iz davnog vremena tj., pribori i alati kojima su se koristili naši preci.

Od 1991. do 2006. godine centar nije bio operativan. Zatvoren je zbog političkih zbivanja na prostorima bivše Jugoslavije. Centar je ponovno otvoren 2006. godine kada je i renoviran po europskim standardima. Namijenjen je za uživanje u zimskim sportovima, a isto tako i za opuštanje tokom cijele godine. Interijer hotela tokom 2008. godine dobio je novi izgled te još jednu ostakljenu baštu sa fontanom i kaminom. Sve je povezano u jednu cjelinu pa je samim tim povećan kapacitet sjedećih mesta. Restoranska sala sada je pogodna za svadbe i druge svečanosti.





Ski centar “Kozara”

Godina osnivanja:

2002.

Kontakt podaci
skijališta:

Tatjana Zorić

Telefon:

+387 65 901 235

E-mail:

ljubijskirudar@yahoo.com

Adresa:

Akademika Jovana Raškovića 1, 79101 Prijedor

Web:

www.kozaraski.com



Ski staze

3 staze, dužina **650 m**,
850 m i **200 m**

Kapacitet skijališta

3000 skijaša po satu

Ski liftovi

3 ski lifta, dužina 500 m, 550 m i 150 m

Mogućnost noćnog skijanja

Svakim danom od 18:30 od 21:30

Staze za alpsko i nordijsko skijanje, sankanje, snowboarding:

Staze skijališta Kozara su pogodne za alpsko skijanje, sankanje i snowboarding

Staze za djecu i početnike:

Skijalište Kozara ima jednu dječiju stazu, a obje ski staze (Kozara 1 i Kozara 2) su prilagođene i za početnike

Ski škola:

Ski škola Kozara je osnovana početkom 2018. godine za skijaše početnike svih uzrasta, koji će nakon obuke sa stručnim skijaškim instruktorima, moći da uživaju u skijanju na Kozari. U ski školi su angažovani licencirani učitelji skijanja koji garantuju kvalitetnu stručnu uslugu.

Staze za planinarenje:

Skijalište Kozara se nalazi na području Nacionalnog parka "Kozara" u kojem postoji više uređenih staza za planinarenje, različitih dužina i težina

Smještajni kapaciteti planine/centra:

1 hotel (130 ležaja), 1 motel (11 soba), 2 bungalova

Ljetne aktivnosti na planini:

Pored staza za planinarenje, postoje i trim staze za djecu i odrasle, Penjalište Zečiji kamen za ljubitelje slobodnog penjanja, avantura park, dok se u Nacionalnom parku "Kozara" mogu naći uređene obilježene tri MTB biciklističke staze

Mogućnost održavanja konferencija

Da

O skijalištu

Skijalište Kozara je osnovano 2002. godine zajedničkim naporima članova Planinarsko skijaškog društva "Ljubijski rudar" koje i danas vodi i održava skijalište. Želja članova ovog društva je bila promocija skijanja posebno među djecom i mladima i to je ostao cilj i danas.

Danas skijalište ima 3 ski staze sa liftovima:

- Ski staza Kozara 1 dužine 650 metara sa ski liftom tanjur.
- Ski staza Kozara 2 duzine 850 m i ski lift tipa "sidro".
- Dječja staza duzine 200 m i mali ski lift.



Obezbjedeni su uslovi za skijaše svih uzrasta, naročito početnike, ali i za iskusne skijaše, koji mogu uživati u ovom atraktivnom zimskom sportu. Staze su pokrivenе sistemom za vještačko osnježavanje i uređuju se snježnim ratracima, koji stvaraju idealne uslove za skijanje. Poseban ugodaj čini noćno skijanje kojim su pokrivenе obje staze Kozara 1 i Kozara 2.





Ski centar “Stožer Vrana”

Godina osnivanja: 2008.

Kontakt podaci skijališta:
Anita Marić

Telefon +387 63 451 598

E-mail: info@snowpark-kupres.com

Adresa: Stožer bb., 80320 Kupres

Web: www.snowpark-kupres.com



Ski staze
3 staze po 3 km
(crna, crvena, plava)

Kapacitet skijališta
400 skijaša po satu

Ski liftovi
1 lift (dvosjed), dužina 1200 m

Mogućnost noćnog skijanja
Od 19:00 do 23:00

Staze za alpsko i nordijsko skijanje, sankanje, snowboarding:
Staze prilagođene za snowboarding

Staze za djecu i početnike:
Da, dužina 300 m

Ski škola:
Da

Staze za planinarenje:
Da

Smještajni kapaciteti planine/centra
120 osoba

Ljetne aktivnosti na planini:
Planinarenje, bike park, srednjovjekovni sportovi (u tijeku je konjički klub)

Mogućnost održavanja konferencija:
Da

Dodatne usluge koje centar pruža:
Salon zabave, dječja igraona, wellness i spa



O skijalištu

Na sjeveroistočnom dijelu Kupresa, na padinama planine Stožer (1.758 m.n.v) nalazi se ski centar Stožer Vrana, restoran Kupreška kuća sa preko 200 sjedećih mjesta, te hotel Kraljevac, koji su udaljeni svega 10 m od polazne stanice ski lifta.



ADRIASKI Ski centar “Adria Ski”

Godina osnivanja: **2001.**

Kontakt podaci skijališta:
Zvonko Bagarić

Telefon **+38734 275 100**

E-mail: **recepција@adriaski.net**

Adresa: **Čajuša 1, 80320 Kupres**

Web: **www.adriaski.net**



Ski staze
4 ski staze, dužina **13 km**

Kapacitet skijališta
7.000 osoba po satu

Ski liftovi
5 liftova (1 četverosjed, 1 dvosjed, 2 vučnice i 1 baby lift) – 5360 m ukupna dužina ski liftova

Mogućnost noćnog skijanja
Ne

Staze za alpsko i nordijsko skijanje, sankanje, snowboarding:
13 km, sanjkanje 100 m

Staze za djecu i početnike:
300 metara dužine baby lift i staze za početnike

Ski škola:
2 ski škole (“Prvi spust” i “Adria ski”)

Staze za planinarenje:
Da

Smještajni kapaciteti planine/centra
2000 ležaja

Ljetne aktivnosti na planini:
Visinske pripreme sportskih ekipa, jahanje, paragliding, Enduro turizam, biciklizam i planinarenje

Mogućnost održavanja konferencija:
Da

Dodatne usluge koje centar pruža:
Wellness centar, mali olimpijski zatvoren bazen 25x8 metara, saune, masaža, stolni tenis, ski oprema, ski servis

O skijalištu

Područje na kojem se nalazi hotel "Adria ski" (izgrađen 1980. godine) ima dugu skijašku povijest i tradiciju, kao i grad Kupres (poznat i pod nazivom "mali Sibir"). Ovo skijalište je nadaleko poznato i u zadnjih 35-40 godina se profiliralo kao popularno skijalište, ne samo za skijaše sa područja BIH, nego i kao omiljeno odredište gostiju iz raznih dijelova Europe, koji su redovni gosti na skijaškim stazama.

Tijekom rata od 1992-1995 hotel je u potpunosti uništen i devastiran, da bi 2001. godine bio privatiziran i u potpunosti obnovljen, kao i sam skijalište koje je dobilo nove ski liftove.



Skijalište raspolaže sa sustavom za umjetno zasnježavanje (20 topova), što je garant za dobru skijašku sezonu.

Početak skijaških staza se nalazi na visini od 1220 m, a vrh na visini od 1560 m.





Ski&Nature Park “Blidinje”

Godina osnivanja:

1995.

Kontakt podaci
skijališta:

Ivica Rezo, Dalibor Marić

Telefon

+387 63 117 666, +387 63 680 086

E-mail:

dalibor.maric@blidinje.biz

Adresa:

Risovac bb., 88420 Jablanica

Web

www.blidinje.biz



Ski staze

Mala staza **300** metra i velika staza cca
1 km

Kapacitet skijališta

Od ponedjeljka do petka do 50
skijaša a subotom i nedjeljom
oko 500 skijaša

Ski liftovi

Mala vučnica 262 metra i veliki lift 929
metara

Mogućnost noćnog skijanja

Na maloj stazi samo vikendom
od 18 do 21 sati

Staze za alpsko i nordijsko skijanje, sankanje, snowboarding:

Za sanjanje je posebna staza cca 50 metara, snowborderi se skijaju skupa sa skijašima na stazi. Za ostalo trenutno nemamo obilježene staze

Staze za djecu i početnike:

300 metara duga mala staza

Ski škola:

Da

Smještajni kapaciteti planine/centra:

Kapacitet smještaja restorana koji imamo uz ski staze je 24 osobe a višak gostiju smještamo u susjedne vikendice. Na prostoru Parka prirode Blidinje i uz ski centar možemo smjestiti cca do 1000 gostiju

Staze za planinarenje:

Imamo odlično označene staze na Čvrsnicu 2228 m nadmorske visine i na Vran 2074. Više licenciranih planinarskih vodiča i društava ukoliko dođe do potrebe za pomoći većoj grupi planinara.

Ljetne aktivnosti na planini:

planinarenje, jahanje konja, streličarstvo, vožnja quadova, natjecanje u preciznosti gađanja glinenih golubova s laserskim puškama, berba ljekovitih biljki, fotosafari, bicikliranje, trail i hike trčanje, obilazak kulturnih znamenitosti ovih krajeva koje su od srednjeg vijeka prisutno na ovim prostorima, pripreme i kondicijske vježbe sportskih ekipa. Organiziramo trail utrku u 8. mjesecu, biciklističku utrku u 7. mjesecu, 2 off road utrke džipova u 5. i 9. mjesecu.

Mogućnost održavanja konferenciјa:

Imamo osposobljen prostor kapaciteta do 60 osoba s projektorskim platnom i wifi signalom za internet

O SKIJALIŠTU:

Ski centar je osnovan 1995. godine, tijekom godina se postupno radilo na proširivanju ski staza koliko teren dopušta. Zadnjih godina imali smo dobro posjećene zimske sezone koje traju od početka 12 mjeseca pa do kraja 3 mjeseca kada je dobra sezona padalina snijega. Imamo dva lifta, jedan dužine 929 metara Doppelmayr četverosjed kapaciteta 1942 osobe po satu i malu vučnicu Doppelmayr za početnike dužine 262 metra kapaciteta 563 osobe po satu. Imamo na raspolaganju cca 4.5 kilometra ski staza. U zadnje vrijeme krenuli smo s izgradnjom sustava za zasnježivanje ski staza jer dosada ovisimo o prirodnom snijegu. Odlično smo opremljeni s opremom za održavanje ski staza kao i suradnjom sa Gorskom službom spašavanja i susjednim domovima zdravlja zbog sigurnosti skijaša i gostiju na ski stazama.

Krenuli smo s izgradnjom novog hotela za prijem više gostiju na prostoru Parka prirode Blidinje. Većina gostiju se smješta u susjednim vikendicama koje se iznajmaju iredoranim



koje imaju u ponudi smještaj. Zadnjih godina imamo porast dolaska gostiju iz okolnih gradova Jablanice, Sarajeva, Dalmacije kao i gostiju iz stranih država Austrije, Njemačke itd.





Ski Lift "Karaula"

Godina osnivanja:

2006.

Kontakt podaci
skijališta:

Dragana Čaušević

Phone:

+387 35 622 210

E-mail:

jpkaraula@gmail.com

Adresa:

Drum bb., 75280 Kladanj



Ski staze

2 trake, dužina **1.700 m** i **800 m**

Kapacitet skijališta
1200 skijaša po satu

Ski liftovi

Jedan ski lift, dužine 1.110 m

Mogućnost noćnog skijanja
Ne

Staze za alpsko i nordijsko skijanje, sankanje, snowboarding:

Staze su namjenjene alpskom skijanju

Staze za djecu i početnike:

Da

Ski škola:

Ski klub svom članstvu ima certificirane trenere koji organizuju škole skijanja za početnike

Staze za planinarenje:

Od objekta koji se nalazi na polaznoj stanici ski lifta pa do vrha obilježena je staza za pješačenje, dužine 2.500m. Uređena je klupama i stolovima sa i bez nadstrešnice (tri punkta) za odmor, te je i ona planirana za rekreativno pješačenje za ljubitelje prirode različite dobne starosti i kondicione sposobnosti.

Smještajni kapaciteti planine/centra

U objektu je planiran smještaj za 14 osoba, no objekat još nije završen. Hotel (70 ležajeva) i planinarski domovi (tri planinarska doma svaki sa smještajnim kapacitetima oko 30 osoba) udaljeni oko 14km

Ljetne aktivnosti na planini:

Tokom ljetnjih mjeseci mogu se organizovati škole u prirodi, sakupljanje ljekovitog bilja, planinarske ture, alpinizam (via ferrata), brdski biciklizam

O skijalištu

Općina Kladanj ima bogat turistički potencijal i tradiciju. Tu se u velikoj mjeri ističe sportski turizam, odnosno skijanje. Na području Općine Kladanj postoji ski lift "Karaula", koji predstavlja jedini sportski objekat ove vrste i namjene na prostoru Tuzlanskog kantona i regije sjeveroistočne Bosne i Hercegovine.

Prvi ski lift je sagrađen 1985. godine. U periodu od 1992 do 1995. godine lift u Kladnju je pretrpio velika oštećenja, a 2006. godine na istom mjestu podignut novi i savremeniji ski lift. Kapacitet ski lifta je 1.200 skijaša/sat, tip sidro. Dužina vučne staze je 1.110 metara, spustna staza dužine 1.700 m. Namjenjena je posjetiocima različite životne dobi i različitih kondicionih sposobnosti. Površina skijaških staza je 60.000 m². U vrijeme skijaške sezone ovo skijalište je svakodnevno posjećeno što u statističkim pokazateljima iznosi oko 8.000 posjetilaca u sezoni.



Ovo skijalište ima veliki značaj za očuvanje zdravih životnih navika, bavljenje amaterskim sportom i afirmaciju mladih sportista koji su članovi 2 skijaška kluba iz Kladnja. Djeca uzrasta od 8 do 12 godina čine preko 50% članstva, koji na ovom skijalištu obavljaju sve potrebne pripreme, treninge i takmičenja, nakon čega imaju zapažene nastupe na državnim takmičenjima koja se održavaju na Vlašiću, Bjelašnici ili Jahorini. Oni na ovom skijalištu obavljaju trenažni proces i pripreme za učešće na državnim prvenstima, tako da ski lift u Kladnju ima veliki lokalni interes. U proteklom periodu rađeno je na stvaranju boljih uslova za prijem turista. U tom cilju napravljen je savremeni objekat sa svim sadržajima koji su potrebnii jednom velikom skijalištu. Objekat nije završen zbog nedostatka finansijskih sredstava, koja centar obezbjeđuje putem projekata apliciranjem na Javne pozive viših nivoa vlasti.



Ski Center “Ponijeri”

Godina osnivanja:

2007.

Kontakt podaci
skijališta:

Mirza Mušija

Phone:

+387 32 771 920

E-mail:

juksckakanj@ksckakanj.ba

Adresa:

Ulica šehida 4, 72240 Kakanj

Web:

www.ksckakanj.ba



Ski staze
1 staza, **853 m** dužine

Kapacitet skijališta
70 skijaša po satu

Ski liftovi
1 lift, 853 m dužine

Mogućnost noćnog skijanja
Od 18:00 do 21:00h

Staze za alpsko i nordijsko skijanje, sankanje, snowboarding:
Alpsko skijanje, snowboarding

Staze za djecu i početnike:

Ne

Ski škola:

Da

Staze za planinarenje:

Da

Smještajni kapaciteti planine/centra:

Da

Ljetne aktivnosti na planini:

Planinarenje, sportske aktivnosti (biciklizam, trčanje, košarka, odbojka, mali nogomet itd.)

Mogućnost održavanja konferencija:

Da

Dodatne usluge koje centar pruža:

Ugostiteljstvo, parking, wi-fi, besplatan dnevni prevoz autobusom od grada do ski centra i natrag, organizacija raznih kulturnih i sportskih aktivnosti



O skijalištu

Ponijeri su planinsko odmaralište na nadmorskoj visini od 1.200 metara smješteno oko 20 kilometara od centra Kakanja. Ukupna dužina trase žičare je 853 m. Prosječni nagib je 17%, a vožnja traje 4 minute. Zbog nadmorske visine, Ponijeri su ujedno i vazdušna banja. Žičara je otvorena od 10:00 do 16:00, dok je noćno skijanje organizirano od 18:00 do 21:00.



Trebević

Južno od Starog Grada u Sarajevu nalazi se planina Trebević, čiji su padinski dijelovi postali sastavni dio grada. Vrh Trebevića se nalazi na 1.629 m nadmorske visine, a planina se prema istoku nadovezuje se na planinu Jahorinu. Od centra grada je udaljen cestovnim putem oko 12 km, usponom preko padinskih mahala može se doći pješice za oko sat i trideset minuta. Trebević od

davnina predstavlja glavno izletište Sarajlja. Povoljan geografski položaj, nadmorska visina, blaga klima i prirodne ljepote usadili su se u srca zaljubljenika u prirodu. Sa sarajevskim mahalama na svojim padinama predstavlja jedinstven sklad urbanog i prirodnog, a kompletan prostor odlikuje velika bioraznolikost.



S vremenom raste značaj Trebevića kao izletišta, te se tada njegove padine počinju pošumljavati, a staze za pješake i planinare uređivati u svrhu rekreacionog turizma. Prvi planinarski dom i do njega planinarska staza, izgrađen je 1896. na mjestu Sofe, koje se nalazi na vrhu na 1.627 metara nadmorske visine. Drugi najstariji planinarski objekat u BiH izgrađen je također na Trebeviću, na lokalitetu Dobre vode, 1907.

godine. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije značaj Trebevića kao izletišta raste sa osnivanjem prvih planinarskih društava u Sarajevu, a nakon završetka Drugog svjetskog rata pristupilo se izgradnji novih turističkih i rekreativskih sadržaja. Na visini od 1.566 metara, u neposrednoj blizini vrha, 1975. godine je izgrađen telekomunikacijski toranj visine 60 m, koji dominira na panorami planine iz grada.




Trebević bob staza

Za potrebe održavanja takmičenja u okviru 14. Zimskih olimpijskih igara koje su se održale 1984. godine, na Trebeviću je 1982. izgrađena staza za bob i sankanje, koja je u tom trenutku bila najsvremenija na svijetu. Bob staza na Trebeviću je karakteristična po tome što je napravljena za kombinovanu upotrebu za bob i sankanje, a to je nakon Sarajeva postao standard gradnje u svijetu. Start staze je na 1.108 m, cilj se nalazio na 982 m nv, a duga je 1.570 metara. Za gradnju ovakve staze bilo je potrebno sedam miliona dolara, i to je bio najskuplji objekt koji je izgrađen za Olimpijske igre 1984. godine. Osim što je bila najzahtjevnija za realizovati, bob staza je bila i jedna od najstrmijih i najbržih na svijetu, ali i jedna od najsigurnijih. Koliko je teško napraviti dobru stazu, potvrđuje i podatak da je danas u svijetu samo 13 licenciranih bob staza.

Na Olimpijskim igrama 1984. sinkaška takmičenja gledalo je 20 hiljada ljudi, dok su takmičenja u bobu bila nešto posjećenija, te ih je pratilo oko 30.000 gledatelja. Nakon Olimpijskih igara staza je korištena za takmičenja u sklopu Svjetskog kupa.

Tokom rata, pretrpljena su velika razaranja, pa je tako, nažalost, uništena i bob staza. Obizvom na svoju arhitekturu i specifičnosti, danas se bob staza koristi za biciklizam, rolanje, skejtboarding, čak i za održavanje takmičenja u ekstremnim sportovima. Bob staza se između ostalog koristi i za održavanje ljetnih treninga za sinkaše i bob treninga. U blizini bob staze je i izlazna stanica Trebevićke žičare, koja je još jedan od simbola Sarajeva.





Trebevićka žičara

Trebevićka žičara prvi put je izgrađena 1959. godine, a za javnost je otvorena 3. maja 1959. godine. Imala je kapacitet od 400 putnika na sat i povezivala je Bistrik (583 m / nv) sa Vidikovcem na Trebeviću (1.160 m / nv). Žičara na Trebeviću sa svojih 2.100 metara dužine bila je jedna od najvažnijih žičara u bivšoj Jugoslaviji, a jedna od rijetkih koja kreće od centra grada i za 12 minuta vas dovodi do netaknute prirode, oaze čistog zraka. Tokom bosanskog rata žičara je potpuno uništena.

Trebevićka žičara rekonstruisana je između 2017. i 2018. godine, a zvanično je ponovo otvorena 6. aprila 2018. Ukupno 33 moderne žičare čine novi sistem, koji može prevoziti do 1.200 putnika od grada do Trebevića na sat, uz vožnju trajanje devet minuta u svakom pravcu. Žičara ima 33 gondole, od kojih je pet u bojama olimpijskih krugova-plavoj, crvenoj, žutoj, zelenoj i crnoj, jedna u boji zastave BiH, dok su ostale crne. Cijela traka je panoramska što doprinosi uživanju posjetitelja u pogledu na Sarajevo.



Proslava Nove Godine u Bosni i Hercegovini

Novogodišnji praznici su idealna prilika za ljubitelje prirode koji žele odmor izvan grada, predah od buke, a ujedno i druženje, dobru zabavu, snijeg i čist vazduh. Planine u BiH su sve modernije, dobro opremljene, sa različitim tipovima smještaja, pa tako posjetioci imaju mogućnost da preko dana skijaju, popodne uživaju u masažama, kupanju u toplim bazenima, aktivnostima poput bilijara, stonog tenisa, kuglanja, sa večernjim programom i naročitim naglaskom na doček Nove godine i reprizu dočeka sutradan. Bilo da volite življci i bogatiji zimski odmor kakav vam mogu ponuditi Jahorina, Bjelašnica i Vlašić ili jedva čekate da se otisnete u mirnije destinacije poput Kupresa ili Ponijera - bosanske planine nude ponešto za svakoga.

Planine u BiH su odavno prepoznate kao vrhunske novogodišnje destinacije, koje svake godine okupe brojne posjetitelje iz regionala i Evrope, te nemaju problema s popunjenošću kapaciteta u periodu praznika budući da rezervacije za smještajne kapacitete počinju dolaziti čak u ljetnom periodu, dok je početkom decembra već sve popunjeno.

Posjetiocu su za proslavu Nove godine na planinama u BiH zainteresirani iz mnogo razloga, a neki od tih su; odlično pripremljene ski staze, novogodišnji dočeci uz muziku i zabavni program koji se organizuju u hotelima, koncerti na otvorenom, spa i wellness, kao i izvrsna gastro ponuda.





FOREIGN TRADE CHAMBER OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA
ISTANBUL OFFICE



Bosna i Hercegovina

